



Bilten

Broj 15, januar 2012. godine



PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

USTANOVU ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKE, NAUČNO-TEHNIČKE,
KULTURNE I SPORTSKE SARADNJE IZMEĐU REPUBLIKE SRPSKE
I REPUBLIKE SRBIJE

IZDVAJAMO

DVIJE DECENIE OD ROĐENJA REPUBLIKE SRPSKE

MINISTARSKI FORUM U BANJALUCI

TURIZAM: SKI-CENTAR IGRIŠTE

INVESTICIONI POTENCIJAL OPŠTINE PETROVAC-DRINIĆ

PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE U SRBIJI

Bulevar despota Stefana 4/IV

Beograd, Srbija

Tel: 00 381 11 324 6633

Faks: 00 381 11 323 8633

E-mail: predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs



Sadržaj

U fokusu

Dvije decenije od rođenja Republike Srpske 3

Zdravstvo

Treći ministarski forum 11

Turizam

Turizam vlaseničkog kraja 13

Opštine RS

Petrovac-Drinić 16

Investicioni projekti Opštine 22



U fokusu

Dvije decenije od rođenja Republike Srpske



Dvadeseti rođendan i krsna slava Republike Srpske proslavljeni su kako i priliči tako visokim i okruglim datumima. Stvorena još u mirnodopskom periodu, Srpska je od svoga rođenja pa do danas bila predmet osporavažnja, ali i istrajnog samopotvrđivanja. Zato već sama činjenica da postoji već 20 godina, da je mirna i stabilna, da je složna i prosperitetna, da se razvija i ekonomski i kulturno i društveno

u najširem smislu predstavlja uspjeh koji je obilježen širom Republike Srpske. Centralna proslava u Banjaluci započela je svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi, koju je predvodio patrijarh Irinej. Zatim je na svečanosti u Palati Republike, predsjednik Dodik predao odlikovanja najzaslužnijim građanima te visokim gosti ma Srpske. Najveći broj zvanica okupio se na Svečanoj akademiji u dvorani Borik

na kojoj je nakon pozdravnih izlaganja predsjednika Srpske i Srbije održan kulturnoumjetnički program. A nakon toga je predsjednik RS, kao domaćin proslave, priredio svečani prijem u velelepnom zdanju vlade. Kao završna manifestacija obilježavanja jubileja održana je spektakularna priredba pred Banskim dvorom, koju je pratilo nekoliko hiljada građana.



U fokusu

Liturgija u Sabornoj crkvi

Njegova svetost patrijarh srpski Irinej je već u ranim jutarnjima satima u bačnjalučkom Sabornom hramu Hrista Spasitelja služio svetu arhijerejsku liturgiju, uz sasluženje više vladika i sveštenstva, povodom praznika Svetog prомуčenika i arhiđakona Stefana, koji je Dan i krsna slava Republike Srpske.

U svojoj besjedi patrijarh Irinej je zaželio Božiji blagoslov Republici Srpskoj kao najmlađoj srpskoj državi, narodu i onima koji ga vode, naglasivši da to nije lako u ovim teškim vremenima. Patrijarh Irinej je podsjetio da se danas slave tri krupna događaja - rođenje Hristovo, praznik Sve-



"Slavi i Republika Srpska, mlada država, koja je mlada kao i Sveti Stefan i koja danas na isti način svjedoči vjeru pravoslavnu i sveto ime

ca, mučenika i prepodobnika, koji su potvrdili sveto ime naroda i pravoslavnu vjeru. Govoreći o žrtvi koju je dao Sveti Stefan u ime vjere i svjedočeći za Hrista, patrijarh je naglasio da narodu na ovim prostorima ne treba puno govoriti o mučeništvu, jer je i sam mnogo propatio i dao veliku žrtvu kao pravoslavni hrišćani.

Patrijarh srpski je istakao i mnoge napore i trud koji je učinio narod na ovim prostorima podižući mnoge hramove, a nakon liturgije obavio je obred osveštanja slavskog žita i lomljenja slavskog kolača. U lomljenju slavskog kolača učestvovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, premijer Aleksandar Džombić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić, te prestolonasljednik princ Aleksandar Karađorđević.



tog Stefana, prvog arhiđakona i stradalnika za Crkvu Hristovu i praznik Republike Srpske.

srpsko", rekao je patrijarh i dodao da nema naroda kao što je srpski koji ima toliko sveta-



U fokusu

Njegovo preosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem u prigodnoj riječi dobrodošlice istakao je da je Srpska svjedok istine da je ovo "naša zemlja

zlanski Vasilije, banjalučki Jefrem, bihaćko-petrovački Hrizostom, zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije i umirovljeni episkop zahums

nik direktora „Optima grupe” Anatolij Kiselev i senator RS Predrag Lazarević. Orden časti za zlatnim zracima dobili su biskup banjalučki monsinjor dr Franjo Komarica i posthumno rabin Jevrejske zajednice u RS Jozef Atijas. Orden Njegoša prvog reda dobili su redovni profesor Univerziteta u Istočnom Sarajevu demograf dr Stevo Pašalić, golman „Barzelone” Danijel Šarić i sportski radnik Miroslav Petričević.

Predsednik Srbije Boris Tadić zahvalio je Miloradu Dodiku na odlikovanju i rekao da ono "predstavlja obavezu da saradnja RS i Srbije bude sve plodotvornija i da ona treba da povezuje ne samo srpski narod, već i sve narode dobre volje i da odlikovanje koje je dobio pripada „Srbima, Srbiji i njenim građanima". U ime odlikovanih bivših predsjednika Republike Srpske zahvalio se akademik Rajko Kuzmanović, a u ime sveštenstva episkop



na koju imamo pravo i pred Bogom i pred ljudima". Naglasio je da je dolazak patrijarha, a posebno služenje liturgije, radost i blagoslov, te nada da će svaki građanin u svom zvanju požrtvovno raditi na dobrobit naroda i Republike.

Predsjednik RS uručio visoka odlikovanja

Povodom dvadesetogodišnjice RS, predsjednik Dodik je Ordenom RS na lenti odlikovao predsjednika Srbije Borisa Tadića, bivše predsjednike RS Rajka Kuzmanovića, Nikolu Poplašena, Dragana Čavića i Mirka Šarovića. Istim ordenom odlikovani su mitropolit dabrobosanski Nikolaj, zatim episkopi zvorničko-tu-

ko-hercegovački Atanasije.

Ordenom RS sa zlatnim vijencem odlikovani su Boračka organizacija RS, Specijalna jedinica MUP-a RS, zamje-





U fokusu

tuzlansko-zvornički Vasilije Kačavenda.

Izlaganja predsjednika Srpske i Srbije

"Republika Srpska je za-vjet da ćemo živjeti kao slobodni i dostojanstveni ljudi, a u nju je ugrađena naša vje-kovna borba protiv tiranije i zla, protiv fašizma i nacizma" - poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik sa Sveča-ne akademiji u banjalučkoj dvorani Borik, koja je započela intoniranjem himne RS u izvođenju hora "Srbadija" iz Bijeljine. U prigodnom izlaganju predsjednik Dodik je istakao: "Na današnji dan prije 20 godina stvorena je Republika Srpska. Nastala je ple-biscitarnom voljom srpskog naroda, na miran način, odlukama demokratski izabranih narodnih posla nika u Skupštini srpskog naroda u BiH." I naglasio da je "formirana kao istorijska potreba i izraz legiti-mne volje srpskog naroda još dok je u BiH vladao mir, a ne kao rezultat oružanih sukoba i ratna tvorevina."

Prema Dodikovim riječima, "rođenje Republike Srpske vezano je za istoriju skij politički kontekst razaranja Jugoslavije, kada su mnogi drugi komada njem zajedničke zemlje, rušenjem njenih granica, razaranjem njenog suvremenog teta, kršenjem Ustava, međunarodnog prava i prava drugih naroda dolazili do svojih nacionalnih država". Dodao je da je "RS sve vrijeme trajanja rata imala status ratujuće strane i kao takva



Ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocvan Harčenko uručio je predsjedniku RS Miloradu Dodiku Orden družbe, kojim ga je odlikovao predsjednik RF Dmitrij Medvedev. Obraćajući se prisutnima, Bocvan-Harčenko je istakao "izuzetan lični doprinos Dodika usponu i stabilnosti Republike Srpske".

učestvovala u svim mirovnim pregovorima koje je vodila međunarodna zajednica i još tada imala priznat međunarodno-pravni subjektivitet".

"Svoj legitimitet i legalitet, kao osnove suverene vlasti, unijeli smo i najvećim dijelom zadržali potpisivanjem svih 11 aneksa Dejtonskog sporazuma. Pored svih atributa suverenosti, potvrđeno nam je i pravo na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, kao i pravo na vojsku"- objasnio je Dodik zašto Srpska danas predstavlja nezaobilazan faktor u odlučivanju u BiH, a njen stav se postaje na regionalnom i širem planu. "Želimo da nastavimo da razvijamo dobre odnose sa bratskom Srbijom, Rusijom,

Izraelom, EU, SAD... država ma u regionu i širom svijeta. I danas ne možemo a da se ne sjetimo naših sunarodnika na Kosovu i još jednom ponovimo našu podršku Srbiji i njenim nastojanjima da sačuva suverenitet u okolnostima kada su interesi moćnih iznad međunarodnog prava i pravde", zaključio je predsjednik Srpske.

Svečanom skupu obratio se i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je istakao da će „Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma nastaviti da podržava teritorijalni integritet i suverenitet BiH, kao i njeno unutrašnje uređenje definisano Dejtonskim sporazumom, čiji su temelj dva entiteta i tri konstitutivna naroda". Uka-

U fokusu

zujući na čvrste veze Srbije i Srpske, Tadić je rekao da "srpski na rod sa obe strane Drine povezuju istorija, kultura i religija".

Istovremeno, rekao je predsjednik Srbije, "naša politika je principijelno konzistentna i duboko ukorenjena u ideji mira i razvoja, što je osnovni preduslov rešavanja tragičnih konflikata iz prošlosti čije posledice osećamo i danas". "Zato je Srbija uvek bila spremna da potpiše sporazum o specijalnim paralelним eza-ma i sa Federacijom BiH", zaključio je Boris Tadić.

Zatim je naš proslavljeni multimedijalni stvaralač Emir Kusturica pročitao jedno literarno sjećanje na svoje sarajevsko djetinjstvo, a nakon tога pozvao na poštovanje Andrićeve zaostavštine. "Narod koji ima velike umjetnike ima i veliku slobodu. Ivo Andrić je naš najveći književnik i najveći borac za slo bodu jer je njegovo djelo najveći domet srpske kulture.



Ugledni gosti

Poruke slobode, mira, saradnje i razvoja u govorima dva predsjednika i veli kog umjetnika aplauzom je pozdravilo nekoliko stotina uglednih gostiju. Iz među ostalih, svečanoj akademiji su prisustvovali princ Aleksandar Karađorđe-

vić i princeza Katarina, premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. A u delegaciji Hrvatske demokratske zajednice BiH bili su njen predsednik Dragan Čović, Borjana Krišto i kandidat za predsedavajućeg Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda.



Program svečane akademije

Nakon svečanog izlaganja predsjednika Srpske Milrada Dodika o dvije decenije RS i pozdravnog obraćanja predsjednika Srbije Borisa Tadića, te književnog priloga Emira Kusturice uslijedio je zanimljiv program posvećen dvadesetogodišnjem jubileju.

Prema originalnoj ideji scenarističkog tandem-a Nataša Glišić – Jelena Kojović-Tepić, podsjećanje na protekle dvije decenije oružane i



U fokusu



političke borbe za RS nastavljeno je u znaku predstavljanja njene ljepše sadašnjosti i bolje budućnosti. Originalnu i atraktivnu kombinaciju dramskih, fimskih, muzičkih i plesnih numera objedinila je poruka da danas i sutra Republike Srpske počiva na mlađim, obrazovanim, vrijednim, talentovanim i preduzetnim. Da se ne radi o pukim željama i nadama, nego o budućnosti koja je već počela, prikazano je u kratkim i efektnim fimskim reportažama o živim primjerima za uzor ...

Mladi agronom Petar Nikolić se poslije odbrane doktorata na Banjalučkom univerzitetu vratio na porodično imanje u Semberiji da bi zasadio plantažu stare i zaboravljene, lokalne sorte jabuke. Jedin-

stvena u svijetu, "kolačarka", "pogačarka" ili "krompirača", kako je zovu najstariji semberški seljaci, ne prska se i nije genetski modifikovana, tako da predstavlja čisti dar prirode, kakav se danas rijetko gdje može naći u svijetu. Zahvaljujući praktično neograničenim mogućnostima izvoza u okviru programa "zdrave hrane" dr Nikolić je lako dobio kreditnu podršku za širenje plantaža i u druge krajeve Republike Srpske. "Srpska je prema površini poljoprivrednog zemljišta po glavi stanovnika među prvima u svijetu, a ima i čistu vodu, vazduh i zemlju te, uz ulaganje znanja i rada, rezultati nikoga neće mimoći ..." – objašnjava svoj recept za poslovni uspjeh.

Pričeo uspjesima mlađih iz Srpske nastavlja se u

Njemačkoj, gdje je dizajnerka Milica Ninković iz Gacka postala kreator jednog od u svijetu najuspjelijih modela malih automobila na električni pogon. Model, koji je po njoj dobio ime "Mila", originalan je, pored ostalog, i po tome što se po potrebi može razvući kako bi se ubacio još jedan red sjediša, što su svi sigurnosni mehanizmi integrисани i što svaki točak ima zaseban motor. "Imala sam četiri starija brata i od malih nogu slušala razgovore o automobilima ... ", objašnjava Milica kako je došlo do toga da svoj talenat i znanje na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Banjaluci primjeni baš u automobilskoj industriji. Da nije zaboravila rodni kraj, svjedoči činjenica da se aluminijumska karoserija



U fokusu

ja za "Milu" proizvodi u RS, ali tvrdi da je naša razvojna šansa prije svega u mobilizaciji mlađih talenata kakve nije srela nigdje u svijetu.


Treća priča počinje najavom predavanja profesora Pavla Jovanovića o prirodnim i obnovljivim izvorima energije na čuvenom moskovskom univerzitetu Lomonosov. Mladi doktor nauka priča kako je od djetinjstva bio zaokupljen idejom da porodično imanje učini energetski nezavisnim. "U našem domaćinstvu smo koristili sve vrste prirodne i obnovljive energije: od sunca i vjetra, do bilja i svakojakog organskog otpada. Proizvodili smo i svoj bio-dizel od uljane repice ..." – kaže Jovanović. On je danas osnivač i predavač Akademije "Elementi" koju pohađaju brojni mladi entuzijasti koji nisu samo iz Republike Srpske.

Slijedi portret mlade arhitektice Sanele Popović, koja predstavlja spoj kreativnosti i poslovnosti. Elipsaste drvene kuće koje su plod njene projektantiske imaginacije danas se izvoze u 32 zemlje na tri kontinenta. I njena inspiracija vuče korijen iz djetinjstva i zavičaja: neuništiva stara drvena crkva pored djedove kuće i rano iskustvo da zemljotres najviše pogoda oštре uglove građevine. Drvena građa plus obla forma bili su rješenje, a za protipožarnu zaštitu i solarno grijanje obratila se predusretljivim kolegama iz Kine. Zaljubljena u drvo, Sanelo svako posjećeno stablo nadoknajuće sa 30 istovrsnih sadnica, pa nije čudo što ime tvornice

nadaleko poznatih "okruglih brvnara" nosi ime "Dobro drvo".

Ciklus portreta mlađih i preduzetnih, ali u ovom slu-

šao je mnogo više od stručnog sagovornika. Mišel i Drinka su odlučili da ostanu i žive upravo tu gdje je njega bacila sreća u nesreći i da žive od turizma.



čaju i srećnih, zatvara bajkovita priča belgijskog slaviste i ljubitelja ekstremnih sportova Mišela Ublijea. "U želji da spojam svoje dvije strasti, slavenske jezika i riskantne skokove, došao sam na Tjentište, ali me pri jednom skoku po nevremenu vjetar bacio na krošnju stabla u dvorištu Mitra Kostića nedaleko od Foče" - kroz smijeh kazuje Mišel. Domaćini su ga srdačno primili i njegovali, a u Mitrovoj čerki i poznatoj mladoj književnici Drinki na-

Uz privatnu sreću posrećilo im se i u poslu: u kooperaciji sa jednom agencijom iz Briseala oni su u protekloj godini u Republiku Srpsku doveli ništa manje nego stotinu hiljada inostranih turista.

Ovaj dokumentarni omnibus od pet vedrih i ohrabrujućih priča povezan je kratkim i poučnim fragmentima iz djela Milutina Milanovića, Dositeja Obradovića, Vuka Karadžića, Nikolaja Velimirovića, Petra Kočića i Me-



U fokusu



še Selimovića i propraćen izvrsnim savremenim muzičkim i plesnim numerama koje su u čitav scenski program unijele snažan ritam, energiju i optimizam. Poruka scenaristkinja Glišićeve i Kojovićeve je bila više nego jasna: Slaveći proteklih 20 godina, Srpska se spremala za novih 20.

Animirana freska na fasadi Banskog dvora

Obilježavanje jubilarnog Dana Republike i krsne slave RS Svetog prvomu čenika i arhiđakona Stefana završeno je spektakularnom 3D projekcijom na platou ispred Kultur-

nog centra Banski dvor u Banjaluci u izvedbi "Kreativne galerije 12" iz Beograda.

U večernjeim satima, uz zamračenje uličnog i osvjetljenja u okolnim zgradama, izvedena je virtualna predstava na prednjoj fasadi Banskog dvora. Tokom fantastičnog audio-vizuelnog spektakla, pred nekoliko hiljada gledalaca iz svih dijelova RS, prikazani su prirodni i privredni potencijali RS, te presjek 20 godina postojanja Srpske. U okviru 3D projekcije predstavljena je i bogata istorija Srpske i portreti proslavljenih pisaca i pjesnika. Redale su se slike godišnjih doba, znamenitih

područja i najljepših građevina iz svih dijelova Srpske, a magičnoj atmosferi doprinijela je sjajna muzika.

Projekcija, čija je poruka bila "ponosan na svoje korijene, svakog trenutka i svakog dana stvarati nove priče koje čine istoriju", završena je spektakularnim vatrometom kakav nikad ranije nije bio viđen u glavnog gradu RS.

Zdravstvo

Treći ministarski forum

Ministri zdravlja iz jugoistočne Evrope posvetili su dva dana razmatranju načina kako uključiti i druge važne sektore da bi se smanjila stopa smrtnosti i bolesti u svojim zemljama. Treći forum ministara zdravlja održan je 13. i 14. oktobra 2011. godine u Banjalu-

nom organizacijom (WHO) za Evropu u okviru formalne regionalne saradnje u oblasti javnog zdravstva koju sada podržava Savjet za regionalnu saradnju (RCC). [2]

Nezarazne bolesti, kao što su maligna oboljenja, bolesti srca, respiratorne bole-

godina, u Republici Moldaviji, do 81 godinu u Izraelu.

„Već dugi niz godina blisko radimo sa regionom i poznati su nam mnogi impresivni rezultati postignuti u oblasti zdravstva“, rekla je regionalna direktorica Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Ižužana Jakab. „Upredo sa ulaganjem daljih napora na jačanju sistema zdravstva, sada moramo i da direktno pobijedimo ove bolesti uz pomoć pristupa ‘zdravlje u svim politikama’, koji prevazilazi sam sektor zdravstva i obuhvata mnoga područja vlasti koja utiču na zdravlje i dobrobit ljudi.“

„Zdravlje u svim politikama“ je pristup koji zauzima visoko mjesto u državnim planovima i programima. Svjetska zdravstvena organizacija radi na izradi nove evropske politike za zdravlje i dobrobit, „Zdravlje 2020“, kojom se odobrava ovaj pristup i u daljem radu oslanja na lekcije naučene iz primjene Talinske povelje „Zdravstveni sistemi za zdravlje i blagostanje“. Osim toga, političkom deklaracijom o nezaraznim bolestima koju je u septembru 2011. godine donijela Generalna skupština Ujedinjenih nacija naglašava se potreba da se državne politike ojačaju kako bi bile podrška interresornim državnim politikama i planovima. Deklaracija je donesena odmah nakon što je Evropsko upravno tijelo WHO-a, koji



ci, u Bosni i Hercegovini, a na njemu su učestvovali ministri zdravlja i visoki zvaničnici iz deset zemalja članica Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope (SEEHN).[1]

Forum je jedinstveno tijelo formirano u kontekstu Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu nakon kraha privrede i konflikta koji je pokidal region na dijelove tokom '90-tih godina. Tokom posljednje decenije, ministri zdravlja u zemljama članicama Foruma su blisko sarađivali i radili zajedno sa Svjetskom zdravstveno-

st, moždani udar i dijabetes predstavljaju najveće uzročnike smrtnosti u datim zemljama, ali i širom cijelog regiona Evrope u kojem djeluje Svjetska zdravstvena organizacija gdje su u 86 odsto uzrok smrtnosti i čine 77 odsto opterećenja društvene zajednice uslijed bolesti. Iako se u cijelom regionu životni vijek produžava, nejednakosti su ipak i dalje prisutne. Čak se i u zemljama članicama Zdravstvene mreže JIE koje već dugi niz godina razmjenjuju iskustva i politike, životni vijek kreće od 69



Zdravstvo

čine predstavnici 53 države u regionu Evrope, prihvatio akcioni plan za nezarazne bolesti Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu. Ovi glavni ciljevi politika su zasnovani na čvrstom dokazu o tome šta je u praksi izvodljivo.

„Savjet za regionalnu saradnju je Zdravstvenoj mreži JIE kontinuirano pružao organizacionu i stručnu pomoć“, rekao je generalni sekretar Savjeta Hido Bišćević. „Smanjenje siromaštva, zdravlje i sigurnost na radu, razvoj inovacija i digitalizacije, bolje korišćenje resursa i zaštita životne sredine predstavljaju glavna područja u okviru kojih se aktivnosti regionalne saradnje

u oblasti javnog zdravstva mogu međusobno povezati.“

Forumu pod nazivom „Zdravlje u svim politikama jugoistočne Evrope: zajednički cilj i odgovornost“ prisustvovali su ministri zdravlja iz zemalja članica Zdravstvene mreže JIE, koje su ujedno i članice Savjeta, te partneri poput Evropske komisije, Savjeta Evrope, Razvojne banke Savjeta Evrope, Međunarodne organizacije za migracije, kao i kreatori politika iz različitih sektora.

Ministri koji su učestvovali na Forumu su u petak, 14. oktobra, potpisali Banjalučku povelju kojom su ukazali na opredijeljenost ministara

zdravlja iz zemalja regiona da rade na uključivanju aspekta zdravlja u sve politike.

Forum su organizovali Predsjedništvo, Izvršni odbor i Sekretarijat Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope, zajedno sa Regionalnom kancelarijom Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i Savjetom Evrope, a u okviru Savjeta za regionalnu saradnju, te u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, koju predstavlja Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Banjalučka deklaracija

Predstavnici deset zemalja članica Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope, kao i predstavnici međunarodnih organizacija predvođeni Svjetskom zdravstvenom organizacijom, potpisali su 14. oktobra 2011. godine, na Trećem forumu ministara zdravlja, Banjalučku deklaraciju kojom se obavezuju na integrисани pristup zdravstvenoj zaštiti.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić istakao je da je Treći forum ministara zdravlja održan u Banjaluci sigurno jedan od najvećih događaja koji se desio u spoljnopoličkom smislu, ne samo kad je u pitanju zdravstvo već i šire.

„Banjaluka je ova tri dana predstavljala Republiku Srpsku i BiH na međunarodnom planu. To je veliki uspjeh za sve nas, plod jedne saradnje i naših zajedničkih naporu da pokazemo da možemo ne samo na domaćem već i na međunarodnom planu da ostvarimo sve ono što smo i obećali prije nekoliko godina“, rekao je Škrbić.

„Ovom poveljom sve zemlje regije su se obavezale da će u oblasti zdravstva razvijati

zajedničke regionalne projekte i da će u nadnjih deset i više godina ciniti sve napore da sprovedu u djelo ono što je bio moto foruma, a to je ‘Zdravlje u svim politikama’“, rekao je ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović novinarima nakon potpisivanja deklaracije.

Nović je izrazio uvjerenje da će i BiH i druge zemlje naći načina da sve segmente društva uključe u sektor zdravstva, kako bi prevencija bolesti bila broj jedan, a liječenje tek sporadično.

Izražavajući zadovoljstvo što povelja Trećeg foruma ministara zdravlja jugoistočne Evrope nosi prefiks banjalučka, ministar Nović je naglasio da ministarstva zdravlja u BiH dobro sarađuju i da je upravo rezultat njihove dobre saradnje i koordinacije, bez zadiranja u međusobne nadležnosti, organizacija i održavanje foruma ministara regije u Banjaluci.

On je naglasio da je saradnja ministarstava zdravlja u BiH odlična i da trenutno nema otvorenih pitanja u njihovoj saradnji.



Turizam

Turizam vlaseničkog kraja

Na planini Javor nalazi se ski centar Igrišta, koji nosi naziv po istoimenom najvišem vrhu ove planine (1406 m/nv). Ski centar se nalazi na samom magistralnom putu od Zvornika prema Sarajevu, između Vlasenice i Han Pjeska. Izgrađen je u vrijeme Olimpijskih igara u Sarajevu kao pomoćni centar.

Od Vlasenice do skijališta ima oko 7 km puta koji se strmo penje usponom od 14 odsto do prevoja "Pogled" na 1.193 m/nv.

Najveći vrh planine Javor je Veliko Igriste, 1.405 m, a zatim Malo Igriste, 1.331 m.

Vlada Republike Srpske je u junu 2008 godine kupila preduzeće "Zvijezda" i osnovala novo ugostiteljsko-turističko preduzeće "Igrište" a.d. U okviru preduzeća su:

- ski centar "Igrišta",
- sportsko-rekreativni centar "Jezero",
- hotel "Panorama" i
- etno restoran "Javor".

Preduzeće ima 35 stalno zaposlenih, a tokom zimske sezone zapošljava i određen broj sezonskih radnika.

Gosti su uglavnom iz Ljubljane, Novog Sada, Tuzle, Bihaća, Brčkog, Zvornika, Gradiške i ostalih krajeva BiH i Srbije.

Sudeći po rezervacijama za ovu sezonu, ta tradicija se nastavlja bez obzira na situaciju u kojoj se nalazilo preduzeće u prethodnim godinama i propuste koji su se dešava-



li. Vlada RS, kao novi vlasnik preduzeća, uložila je značajna sredstva da se svi zatečeni nedostaci otkloni. Gosti bi ubuduće trebalo da budu zadovoljniji uslugama, obećavaju iz ovog preduzeća, koje će se truditi da usluge podigne na što viši nivo.

Vlasenica se nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Pripada sarajevsko-zvorničkoj regiji, a geografski srednjem Podrinju, zalazeći i u oblast Birača.

Na području opštine, magistralni put Beograd-Zvornik-Sarajevo račva se u dva pravca - ka jugu, preko Han Pijeska i Sokoca za Sarajevo i, zapadnije, preko Kladnja za Tuzlu i takođe, za Sarajevo. Centar opštine udaljen je od Beograda 220, od Novog Sada 210, od Sarajeva 100, Banja-

luke 240, od Zvornika 45, od Tuzle 70, a od autoputa Beograd-Zagreb 120 kilometara.

U neposrednom susjedstvu su opštine Han Pijesak, Milići, Šekovići, Zvornik i Kladanj.

Hotel "Panorama"

Nalazi se u blizini magistralnog puta Beograd-Sarajevo i nedaleko od autobuske stanice u Vlasenici.

Smještajni kapacitet hotela je 154 ležaja u 47 soba (jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne i apartmani).

Hotel ima sopstveno centralno grijanje i parking za 60 automobila.

Smještaj u Hotelu "Panorama" je veoma pogodan za sportiste na bazičnim pripre-



Turizam



mama jer su lokalni stadion sa pomoćnim igralištem i košarkaški teren udaljeni 50 metara od hotela. Sportsko-rekreativni centar "Jezero" od hotelaje udaljen 800 metara, a ski centar "Igrišta" 7 kilometara.

Restoranske sale pružaju mogućnost za održavanje seminara i simpozijuma, a po potrebi postaju jedinstven kafansko-restoranski prostor sa oko 450 mesta.

Preduzeće vrši usluge prevoza putnika na svim do-

maćim i međunarodnim relacijama. Tu su i dva minibusa sa po dvadeset mesta. Vozila su klimatizovana, imaju video opremu i ostale sadržaje za ugodno putovanje. Preduzeće, vozači i vozila posjeduju odgovarajuće licence za međunarodni prevoz putnika.

Ski centar Igrišta

Na planini Javor nalazi se ski centar Igrišta, koji nosi naziv po istoimenom najvišem vrhu ove planine na 1406 m/nv. Ski-centar se nalazi na samom magistralnom putu od Zvornika prema Sarajevu, između Vlasenice i Han Pjeska. Izgrađen je u vrijeme Olimpijskih igara u Sarajevu kao pomoćni centar.

Od Vlasenice do skijališta ima oko 7 km puta koji se strmo penje usponom od 14

Projekat: Uređenje sportsko-rekreativnog centra „Jezero“

Raspoloživi resursi: SRC „Jezero“ obuhvata površinu od 77 ha. Vještačko jezero površine 800 m², sa uređenim betonskim plažama i sportskim terenima, pruža mogućnost za razvoj ljetnjeg turizma i jedinstveno je na prostorima istočne BiH. U okviru SRC „Jezero“ nalazi se i restoran sa oko 50 mesta, sa dodatnih 50 mesta raspoređeni u četiri „kućice“ od drveta i trske sa urađenom ambijentalnom rasvjjetom, čime je sam izgled SRC „Jezero“ jedinstven u turističkoj ponudi. Uređeni sportski tereni za odbojku na pijesku, mali fudbal, teniski teren, igrališta za djecu i kupalište nude bogatu turističku ponudu u ljetnim mjesecima. SRC „Jezero“ posluje u okviru državnog preduzeća „Igrište“ a.d. Vlasenica.

SRC „Jezero“ može da primi par hiljada posjetilaca, te svojim postojanjem upotpunjuje turističku ponudu Vlasenice, nudi mogućnost dodatnog razvoja ljetnjeg i sportsko-rekreativnog turizma.

Pored sanacije vještačkog jezera, opština Vlasenica planira da za prostor od 77 ha izradi Regulacioni plan, kojim će se predvidjeti izgradnja hotela, sportskih terena i drugih sadržaja koji će pružiti jedinstvenu turističku ponudu u BiH.

Vrsta projekta: udio u vlasništvu postojeće firme

Status projekta: poslovna ideja

Lokacija: Nalazi se pored magistralnog puta M19.2. Beograd –Vlasenica –Kladanj- Tuzla, na udaljenosti od oko 1,50 km od centra grada.

Turizam



odsto do prevoja "Pogled" na SRC "Jezero
1.193 m/nv.

Najveci vrh planine Javor je Veliko Igriste, 1.405m, a zatim Malo Igriste, 1.331. m.

Sportsko-rekreativni centar "Jezero" nalazi se pored puta Vlasenica-Tuzla, nekoliko stotina metara udaljen od table koja označava ulazak u Vlasenicu. U toku 2009. godine prostor SRC "Jezero" je

u potpunosti renoviran i obogaćen novim sadržajima kao što su tereni za male sportove (odbojka, fudbal) na pijesku, igralište za najmlađe, ugostiteljski objekti. U potpunosti je sredena plaža sa obje strane jezera, postojeći ugostiteljski kapaciteti i parking.

SRC "Jezero" posluje u sastavu ugostiteljsko-turističkog preduzeća AD "Igriste".

Restoran "Javor"

Restoran "JAVOR" se nalazi neposredno pored magistralnog puta Vlasenica-Sarajevo, u podnožju polazne tačke ski-lifta. Uređen je u izvornom etno stilu. Karakteriše ga veliki izbor domaćih specijaliteta (pečenja, pečenja ispod sača, jela sa roštilja) i veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića. Kapacitet restorana je oko 100 mesta, sa ljetnjom baštom.

Projekat: Modernizacija ski-centra Igrište

Projektom modernizacije ski-centra „Igrišta“ planira se izgradnja modernog turističkog centra sa svim pratećim sadržajem: hoteli, poslovno-privredni objekti, stambeni objekti – tipa vikendice (18 objekata). Pored već formiranih zona za rekreaciju (skijalište, planinske staze i sl.) te njihovog uređenja i osavremenjavanja, planirana je izgradnja većeg broja sportskih terena za kolektivne i individualne sportove. Predviđene su i zone za izgradnju etno sela i zona kampa (ferijalni kamp – maksimalno 100 mesta). Planirani hoteli su kapaciteta 200 mesta spratnosti Ro+2+M.

Raspoloživi resursi: Postojeći ski centar je izgrađen za vrijeme održavanja Olimpijskih igara u Sarajevu kao pomoći centar, ski staze, ski liftovi

Vrsta projekta: udio u vlasništvu postojeće firme

Status projekta: poslovna ideja

Lokacija: Nalazi se u blizini Vlasenice (7 km), pored magistralnog puta Beograd- Sarajevo. Od magistralnog puta udaljeno je 5 km (makadamski put). Ukupna površina koju obuhvata ski-centar „Igrište“ je 38,5 ha i čine ga „Javorov do“ (32 ha) i „Ružina voda“ (6,5 ha).



Opštine RS

Petrovac-Drinić

Opština Petrovac-Drinić nalazi se u sjeverozapadnom dijelu BiH. Teritorija Opštine se u najvećoj dužini graniči sa opštinom Bos.Petrovac, zatim opštinama Ključ, Ribnik, Istočni Drvar i Drvar. Matematičko kartografski podaci su: $44^{\circ}34'$ sjeverne geografske širine i $16^{\circ}23'$ istočne geografske dužine, na nadmorskoj visini od 700 m. Površina opštine je 136,48 km², odnosno 16 odsto od predratne opštine , 853 km².

Prostor Drinića u hidro-

KLIMA

Klima ovog područja pripada umjereno kontinentalnoj sa uticajem planinske klime. Prosječne godišnje padavine, prema mjeranjima u dva višegodišnja perioda, su 530-590 mm. Ovakva klima odgovara krmnim i zeljstvim kulturama, bolje jarim nego ozimim žitaricama. Najsušniji mjesec je avgust, a relativna suša se može javiti u julu i avgustu. Prosječna godišnja temperatura izno-



razdoblju odnos temperatura i padavina može se smatrati povoljnim. Ukupna količina topote u širem vegetacionom razdoblju (235 dana) iznosi oko 15.918 J, a u užem (156 dana) od 11.729J-13.405 J, što je dovoljno za vrlo intenzivan rast zelenih krmnih kultura i dovoljno za zrenje kukuruza tvrdunca iz grupe 100 (100 je oznaka za hibridni kukuruz brdsko-planinske sorte i označava 100 dana potrebnih od nicanja do zrenja).



loškom pogledu smješten je između rijeka Une, na zapadu, rijeke Sane, na istoku i Unca na jugu. Kako su Sana i Unac pritoke Une prvog reda, to je prostor opštine Petrovac sливно područje rijeke Une.

si $7,8^{\circ}$ C. Najtoplji mjesec juli, sa 16° C, a najhladniji januar, sa $-2,8^{\circ}$ C. Najviše apsolutne temperature izmjerene su u junu i julu $34,20^{\circ}$ C- $35,10^{\circ}$ C, a najniže u januaru $-24,5^{\circ}$ C. U prosjeku u vegetacionom

ZEMLJIŠTE

Poljoprivredno zemljiste ima dobre analitičke karakteristike i omogućava uzgoj skoro svih poljoprivrednih kultura. Analizom Poljoprivrednog instituta u Banjaluci je utvrđeno da je nekim parcelama potrebna mjera popravke u smislu kalcifikacije, ali sa nižim dozama krečnjaka. Međutim, na većini parcela se ne smije primjenjivati krečni materijal. Sve parcele su dobro obezbijedene humusom. Sadržaj lako-priступačnog fosfora na 98 odsto parcela je jako nizak. Sadržaj kalijuma na najvećem broju parcela je osrednji. Na



Opštine RS



Panorama Drinića

osnovu podataka sprovedene analize za poljoprivrednu proizvodnju u Opštini, postoje dobri uslovi za:

- travno djetelinske smješte,
- krompir
- voćarstvo i
- ratarske kulture.

Osnovni nedostatak zemljišta je lakopristupačni fosfor, tako da je za uzgoj pojedinih kultura preporučljiva upotreba NPK đubriva sa naglašenom komponentom fosfora (NPK 7:20:30, NPK 10:20:30 i NPK 8:16:24).

PRIVREDNI POTENCIJALI

Područje opštine Petrovac predstavlja jedno od područja najbogatijih šumom u RS, a i u BIH. Oko 90 odsto površine opštine ili 12.902 ha nalazi se pod visokim šumama sa prirodnom obnovom, što predstavlja najznačajniji ekonomski i razvojni resurs. Šumarstvo je osnovna privredna grana i apsorbuje najveći broj zaposlenih radnika.

Drugi resurs po značaju je poljoprivredno zemljište, i to pete i šeste klase (620 ha) i sedme i osme klase (420 ha), te neplodnog zemljišta (544 ha).

U kategoriji pete i šeste klase nalazi se dosta pašnjaka, što je pogodno za razvoj stočarstva. Šumama gazduje J.P "Srpske šume" RS, Š.G. "Oštrelj-Drinić". Drvoprerada je trenutno u fazi primarne prerade, koja se odvija u osam pilana, od kojih su dvije kapaciteta 15 000-30 000 m³ godišnje prerade.

Poljoprivredno zemljište je u vlasništvu individualnih poljoprivrednika. U fazi je registrovanje poljoprivredne zadruge sa ciljem da organizuje robnu proizvodnju kod individualnih poljoprivrednika, te uvede neke nove oblike poljoprivrednog privređivanja.



Opštine RS



Crkva svete Trojice

Područje Drinića ima dobru osnovu i za voćarsku i pčelarsku proizvodnju, zatim skupljanje, proizvodnju i preradu ljekovitog bilja.

Značajan resurs na području opštine je divljač u obližnjim šumama (vuk, lisica, tetrjeb), te smještajni kapaciteti od 16 ležaja u "Lovačkoj kući" na lokalitetu Veliko Vrelo, što pruža dobre uslove za lovni turizam.

Šume planine Klekovače po nekim istraživanjima bo-

gate su vazduhom obogaćenim jodom, koji dobro djeluje na one koji imaju poremećaj rada štitne žlijezde, a to predstavlja dobar osnov za razvoj zdravstvenog turizma.

Značajno je napomenuti prašumu Lom, koja se nalazi na sjevernim padinama Klekovače, sa prosječnom drvnom zapreminom od 729m³/ha. Površina prašume je 298 ha, a zaštićena je 1962. godine. Visinska amplituda je 1250-1522 m.

Sve neprivredne djelatnosti koje se odvijaju u opštini nastajale su i razvijale se uporedno sa formiranjem Opštinske uprave kao nosioca i koordinatora svih privrednih i neprivrednih aktivnosti u opštini. Pored opštinske administracije koja je organizovana u jedinstven organ opštinske uprave, bitan segment u organizaciji ukupnog života u opštini su: Dom zdravlja "Drinić", Osnovna škola "Drinic", Policijska stanica, Hypo-Alpe-Adria bank, PTT RS, Kancelarija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Kancelarija zdravstvenog osiguranja, Kancelarija Telekoma RS, Kancelarija Poreske uprave RS, Kancelarija metreološke stanice RS, Opštinska organizacija CK, te slijedeće nevladine organizacije: Boračka organizacija, Omladinska organizacija »LET«, Sportsko udruženje, udruženje lovaca "SRNDAĆ", te udruženje penzionera.

INFRASTRUKTURA

Putne komunikacije

Teritorija opštine Petrovac sa zapada je povezana sa magistralnim putem Bihać-Jajce-Sarajevo asvaltnim putem u dužini od 7 km, koji prolazi kroz naselje Drinić. Dalje prema jugozapadu vodi šumski makadamski put koji u dužini od 15 km izlazi iznad Runića na magistralni put Bos.Petrovac-Drvar. Istočno od Drinića ide makadamski put prema Srnetici dalje prema istoku i sjeveroistoku pre-



Opštine RS

ma opštini Ribnik, gdje se veže na magistralni put Bihać–Sarajevo 5 km istočno od Ključa.

Naseljene dijelove opštine povezuju lokalni asfaltne putevi u dužini od 10 km. Najbliža željznicna stanica je u Ripču, odnosno Bihaću, na udaljenosti od 60-65 km, a najbliži aerodrom je u Banjaluci, koji je udaljen od Drinića oko 130 km.

Telekomunikacije

Stanje telekomunikacija trenutno je takvo da postoje telefonske veze u obliku fiksne i mobilne telefonije, ali su dosta nepouzdane, jer je Opština povezana sa Telekomom RS tkz. CLL mrežom. Takva vrsta veza teško podržava Internet.

Elektromreža

Elektromreža je u dosta lošem stanju. Glavno napajanje dolazi iz opštine Bos.Petrovac, preko JP «Slapovi na Uni» Bihać, Elektrodistribucija Bos. Petrovac. Od trafo stanice u Donjim Bišćanima do mjernog mjesta na entitetskoj granici u dužini od oko 10 km, visoko naponski vod je u dosta lošem stanju jer je izgrađen prije 10 godina. Od mjernog mjesta do centra Drinića izrađen je novi 110 KV dalekovod kao i nova rasklopna trafo stanica. U samoj Opštini niskonaponska mreža je u lošem stanju, ali je opštinskim planovima planirana njena rekonstrukcija. Ove godine treba da se završi rekonstrukcija naselja Špirići, Savuljevići i Kecmanska do-



Runolist raste na obroncima Klekovače

lina. U naredne dvije godine planirana je sanacija kompletne mreže. Svi novoizgrađeni privredni subjekti imaju trenutno dosta uredno snabdijevanje električnom energijom, ali za budućnost, za nove kapacitete potrebno je sanirati prije svega vod visokog napona od Donjih Bišćana do entitetske granice.

ZNAMENITOSTI

Runolist

Ova rijetka biljka čini posebnu i nesvakidašnju atrakciju planine Klekovača. Runolist raste još i na Kopaoniku i Mučnju u Srbiji, Durmitoru, Sinjejavini i Prokletijama u Crnoj Gori i Plješivici, na Velebitu, Dinari i u Gorskom kotaru u Hrvatskoj.

Klekovača je surova planina. Najviši vrh je Velika Klekovača, visok 1962 metra.

Između Klekovače i planine Lunjevače nalazi se prašuma Lom. Klekovaču odlikuje velike stijene koje se protežu samsim vrhom od Velike do Male Klekovače. Planina je siromašna izvorima vode. Prema mišljenju većine planinara, Mala Klekovača je najimpozantniji predio sa surovim sklopom stijena.

Pored svoje surovosti, Klekovača svojim posjetiocima pruža i neponovljivi doživljaj mirisa bijelih procvalih grmova gloga, ružičastih cvjetova divlje ruže, kao i opojni miris polena osamljenih stabala bijelog bora. Ovu ljepotu su uočili i šumarski stručnjaci u Austrougarskoj monarhiji. Još sredinom 1909. godine predsjedništvo Austrijskog zoološkog-botaničkog društva u Beču zatražilo je da dio Klekovače bude izdvojen i zaštićen.

Prirodne vrijednosti Klekovače ogledaju se, prije sve-



Opštine RS

ga, u šumama bukve, jele i smrče. Ova krajiška ljepotica ima 306 vrsta gljiva, više od 1000 biljnih vrsta i 59 vrsta ptica. Klekovača ima sve elemente nacionalnog parka. Tu su strogi rezervati prirode, područja divljine, šumski rezervati, nalazišta rijetkih biljnih vrsta i prelijepi pejzaži.

Prašuma Lom

Prašumski rezervat "Lom" osnovan je 1956. godine. Nalazi se u masivu planine Klekovače, na grebenu Lom-planine. Zauzima površinu od 297,8 hektara. Ima izdvojeno jezgro - strogi rezervat divljine, veličine 55,8 hektara

(kategorija Ia po IUCN - klasifikaciji). Pripada Javnom preduzeću šumarstvu "Srpske šume", Šumskom gazdinstvu "Oštrelj-Drinić" iz Drinića, opština Petrovac, a nalazi se na teritoriji Gazdinske jedinice "Lom-Klekovača".

Prve ideje o zaštiti predjela divljine na planini Klekovači datiraju iz 1905. godine. To su najstariji napor te vrste na ovim prostorima, pa i šire. U vrijeme proglašenja zaštite Prašumskog rezervata Lom, u Driniću je radila eksperimentalna stanica Instituta za šumarstvo i drvnu industriju iz Sarajeva. O tom vremenu svjedoči i sačuvana tabla eksperimentalne stanice. I danas u Driniću ekologija ima svoje poklonike. Iako je malo mjesto, u njemu je veoma aktivno ekološko društvo.

Vegetaciju lomske prašume uglavnom čini (75%) tipična šuma ovih dinarskih planina, zajednica bukve-jelosmrče (*Piceo-Abieti-Fagetum illyricum*). Nalazi se u rasponu 1250-1420m na sjevernim i sjevero-zapadnim ekspozicijama uglavnom. Geobotanički položaj prašume je na granici ilirske provincije, tako da se u njoj završava areal nekih ilirskih vrsta.



Šumsko blago



Opštine RS

Dejan Prošić, načelnik opštine Petrovac-Drninić

Moje političko djelovanje ce biti usmjereni na izradu i realizaciju projekata suštinskih za razvoj i održanje lokalne zajednice. Mali projekti i rješavanje svakodnevnih problema građana su prioritet.

Prioritetni projekti se mogu podjeliti na 5 polja djelovanja:

1. na političkom polju moramo izgraditi sinergiju djelovanja, te konstruktivnu saradnju sa političkim partijama. Otvoriti se za sve dobre ideje uvođenjem principa vladavine najboljih.

2. od infrastrukturnih projekata najprioritetniji su put Škrakića Brdo-Drnić; Dalekovodna mreža Bosanski Petrovac – Drnić, te geohidrološka ispitivanja. Mi smo svjesni da sami ne možemo ući u ovakve investicije, ali realne su mogućnosti da kroz međuentitetske projekte obezbjedimo finansijsku konstrukciju i realizujemo ove projekte bez kojih nema razvoja i održivosti lokalne zajednice.

3. polje reforme opštinske administrativne službe je bitno u smislu povećanja efikasnosti pružanja usluga građanima. Ulaganje u edukacije službenika, odbornika i funkcionera, savladavanje novih znanja i vještina mora da bude stalni i aktivan proces. Prijem pripravnika sa VSS i stipendiranje potrebnih kadrova mora biti praksa, jer ljudski resursi su osnovni agregat i pokretač razvoja. Transparentnost rada, pružanje potrebne informacije građanima, te rad na tenu su nešto na čemu ću posebno insistirati.

4. na polju ekonomskog programa najbitnije je ozdravljenje šumarstva i drvne industrije, jer Šumarstvo uz primarnudrvnu industriju

predstavlja privrednu granu koja je nosač opštanka i razvoja. To mora tako i ostati, te razvijati program zapošljavanja manjih kooperanata vezan za šumarstvo. Ali negativni trendovi u ovoj industrijskoj grani opredjeljuju stanovništvo za nove mogućnosti i šanse. Sveukupni svjetski tokovi, te analiza mogućnosti i prilika otvaraju šansu jednog novog koncepta baziranog na organskoj poljoprivrednoj proizvodnji i ekoturizmu. Planiram formiranje EKO CENTRA ili TURISTIČKE ORGANIZACIJE kao nosioca aktivnosti na tom planu.

Cilj je da svaki stanovnik svojim resursima, vještinama i idejama bude uključen u aktivnosti. Daljim ulaskom u standardizacije i sertifikacije treba omogućiti proboj na tržištu, konkurentnost i jasan „brend“ proizvoda ovog geografskog porjekla. Svjestan sam da su snažan marketinški nastup, te posebnost i prepoznatljivost ključevi uspjeha u odnosu na konkureniju.

Stočarstvo je naša šansa i ono posebno mora biti stimulisan. Pozdravio bih najavljenje formiranje fonda za razvoj zapadnokrajiških opština od strane Vlade RS. Uz realizaciju programa ruralnog razvoja institucije vlasti u RS pokazuju da su spremne pomoći i to moramo iskoristiti najbolje što umijemo.

5. na polju socijalnog programa, cilj je socijalizacija i zadovoljenje potreba svih grupacija bez ikakve diskriminacije. Trenutno su djeca do šest godina i penzioneri namanje socijalizovane kategorije, i o tom treba povesti računa.



Dejan Prošić



Opštine RS

Investicioni projekti Opštine

PREDNOSTI OPŠTINE

- Definisana lokacija industrijske zone (donesen urbanistički i regulacioni plan).
- 20.000 t neiskorišćenog drvnog ostatka koji bi se mogao koristiti kao bio-masa.
- Na mjesecnom nivou 5.500 cm³ prerade drveta, od toga 30-35% drvnog otpada, koji se može koristiti za proizvodnju briketa, pelata i sl.
- 30.000 sunčanih sati na godišnjem nivou
- Brzina vjetra 6-7 m/s.

PROJEKTI: Unaprijeđenje prikupljanja otpada, Izgradnja vatrogasnog doma sa dodatnom kulturno-sportskom namjenom, Izgradnja dalekovoda viskog napona 10(20) KW Bosanski Petrovac – Drinić, Rekonstrukcija i izgradnja prioritetne putne mreže (Asfaltiranje puta Škrakića brdo – Drinić, asfaltiranje preostalih nekategorisanih puteva), Seoski i lovni turizam, Razvoj i brendiranje kulturno-sportskih manifestacija koje se odražavaju tradiciju driničkog i petrovačkog kraja (Štraparijada, Kotličijada, Festival krajiske pjesme i

smotre folklora, Kosijada i Dani base i krompira)

PROJEKAT: MINI-POGON ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (MINI-SIRANA)

Raspoloživi resursi:

- tradicionalni stočarski kraj
- duga tradicija proizvodnje kajmaka, sira i base
- kvalitetno mlijeko A klase iz nezagadjene prirode i čistih pašnjaka
- autohtonu bušu, simentalac i holštajn
- mjesечna proizvodnja mlijeka je oko 33.000 l

Vrsta projekta: greenfield

Status projekta: poslovna ideja

Vrijednost investicije: 10.000 KM

Lokacija: područje opštine

PROJEKAT: SUŠARA ZA VOĆE (ŠLJIVA) I LJEKOVITO BILJE

Raspoloživi resursi: veliki broj stabala šljive požegovače koja se smatra najkvalitetnijom sortom šljive za sušenje

Vrsta projekta: greenfield

Status projekta: poslovna ideja

Vrijednost investicije: 10.000 KM

Lokacija: područje opštine

PROJEKAT: SEOSKI I LOVNI TURIZAM

Područje opštine Petrovac Opština Petrovac raspolaže sa velikim bogatstvom šumskih resursa i lovištem koji zauzima površinu od 14.798 ha. Prisutne su sljedeće vrste divljači: medvjed, srna, ris, veliki tetrjeb, lještarka, divlja svinja, vuk, lisica, divlja mačka, jazavac, tvor, kuna zlatica i kuna bjelica. U lovišti je moguće organizovati fotolov, a postoje i gateri.

Očuvana priroda, ruralan način života, kulturno nasljeđe, bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, gastronomija, klimatske prilike pogodne za odmor, šetnju i relaksaciju su faktori koji omogućuju razvoj za seoski turizam.

Opština je prepoznatljiva po:

- Prašumi, Lom,
- Mrtvom željezničkom gradu Srnetica,
- Tradicionalnim jelima (basa, sir, kljukuša, cicvara, omač, pura...).
- Gostoljubljivosti, uslužnosti, neposrednosti lokalnog stanovništva.

Projekat je predviđen u Strategiji razvoja opštine (2011-2020.godina)



Opštine RS

Procjenjena vrijednost projekta je 100.000,00 KM. Izvori finansiranja su: opština, Vlada RS, Turistička organizacija RS, preduzeća.

RAZVOJ POSLOVNO-INDUSTRIJSKE ZONE „GROMILE“

Područje opštine Petrovac Na prostoru poslovno insustrijske zone Gromile (koji je regulisan regulacionim planom), površine od 2 ha otkupiti zemljište i dovesti neophodnu komunalnu infrastrukturu (put, stružja, voda), te stvoriti uslove za investicionu aktivnost investitora koji budu zainteresovani za investiranje u djelatnosti iz oblasti drvoprerade, ili neku drugu djelatnost koja ne zahtjeva veću količinu vode u tehnološkom procesu.

Projekat je predviđen u Strategiji razvoja opštine (2011-2020.godina)

Procjenjena vrijednost projekta je 200.000,00 KM. Izvori finansiranja su: opština Petrovac 50%, RARS -25% i Vlada RS-25%. Potencijalni investitor bi trebao biti zainteresovan direktni ulagač.

Lokalna uprava će izgraditi komunikativne puteve, vodovodno-distributivnu mrežu i elektro-mrežu visokog napona.

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PRIORITETNE PUTNE MREŽE (ASFALTIRANJE PUTEA ŠKRAKIĆA BRDO – DRINIĆ;ASFALTIRANJE PREOSTALIH NEKATEGORISANIH PUTEVA)

Opština Petrovac - Drinić Glavna saobraćajnica sa kojom se dolazi u opštinu Petrovac, Drinić, je lokalni put koji povezuje naseljeno mjesto Drinić sa magistralnim putem M-5, tj. Škrakića brdo u dužini od 6,0 km, je u lošem stanju i neophodno je izvršiti njegovu rekonstrukciju, u smislu prevlačenja jednog sloja asvalta debljine 5-7 cm, te uređenje putnog pojasa na cijeloj dužini. Postojeći put je rađen početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka, i cijelom dužinom prolazi kroz Federaciju BiH, odnosno opštinu Bosanski Petrovac, koja nije zainteresovana za održavanje i rekonstrukciju navedenog puta.

Takođe u naseljenom mjestu Drinić ostalo još neasfaltirano 10 kratkih dionica, ukupne dužine 3321 m., koje je potrebno asfaltirati,

Projekat je predviđen u Strategiji razvoja opštine od 2011 do 2020.

Donacije i vlastita sredstva. 2011-50.000 KM, 2012-500.000 KM; 2013 450.000 KM

RAZVOJ I BRENDIRANJE KULTURNO-SPORTSKIH MANIFESTACIJA KOJE ODRAŽAVAJU TRADICIJU DRINIĆKOG I PETROVAČKOG KRAJA

Područje opštine Petrovac

- Opština Petrovac sa svojom sportsko-zabavnom manifestacijom „Štraparijada“ želi da očuva tradiciju, običaje i kulturno nasljeđe ovog kraja, kao i da da svojevrsan omaž radu svojih predaka.
 - Drinić koji je bogat sa divljači ima dugu tradiciju lovnog turizma, pa se u sklopu toga svake godine se organizuje pripremanje lovačkog kotlića, pa je ova manifestacija poznata pod imenom Kotličijada.
 - Jedan od vidova prenošenja tradicije i običaja ovog kraja je pjevanje izvornih narodnih pjesama i izvođenje tradicionalnih igara. Za njegovanje i očuvanje ovih običaja organizuje se Festival krajiške pjesme i smotre folklora.
 - Pored ovih manifestacija, na prostoru opštine Bos. Petrovac se održavaju i manifestacije Kosijada i Dani base i krompira.
- Projekat je predviđen u Strategiji razvoja opštine (2011-2020.godina)
- Procjenjena vrijednost projekta je 10.000 KM (na godišnjem nivou).
- Izvori finansiranja su: opština Petrovac, Turistička organizacija RS.



Opštine RS



SIMBOLIKA GRBA I ZASTAVE

Štit je crveni (kao što je bila najčešća praksa i u najdrevnijoj srednjovjekovnoj našoj heraldici), a na sredinu bi postavili propetog zlatnog konja, kao simbol eksploatacije drvene građe (u heraldici zlatu odgovara žuta i simbolizuje vječnost) između tri prirodna cveta runolista – u poretku 2,1, tj. dva u gornjim uglovima i jedan u stopi (dnu) štita (tako bi predstavili ne samo biljku po kojij je poznat Vaš kraj, već i svetu Trojicu, praznik kome ja posvećena lokalna crkva).

Štit pridržavaju držaci (tj. čuvari) štita, a to su dva zlatna krilata bika, kao ikonografski simboli svetog Luke (opštinske slave), ali i asocijacija na stičarstvo, kao jednu od grana lokalne privrede.

Bikovi drže i zastave, koje se vijore na kopljima i to onaj na desnoj heraldičkoj strani (posmatračevoj lijevoj) – zastavu neposredno

nadređene teritorijalne jedinice (Republike Srpske), a na lijevoj – opštinski barjak.

Za opštinski steg (zastavu kvadratne osnove opšivenu zlatnim resama) predložena je jednostavna kompozicija, koja omogućava lakšu izradu, upotrebu i prepoznatljivost sa daljine. Dakle, kvadratno polje zastave prepolovljeno je po vertikali na crveno i plavo, a preko sredine (na spoju crvene i plave) postavljen je veliki prirodni cvijet runolista.

Ispod čitave ove kompozicije je postament grba (postolje na kojem stoje držaci i štit u koje su pobodena kopljasta zastava), koji predstavlja planinski predio orbastao šumom, a preko njega je razvijena lenta sa nazivom Opštine.

Na ovaj način dobijena je simbolički bogata (ali ne i pretrpana) i koloristički uravnotežena heraldička kompozicija. Sadržaj štita, držaci i postament ukazuju na prirodne i privredne karakteristike, a diskretno i na vjerski karakter mesta.





PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

**Bulevar despota Stefana 4/IV
Beograd, Srbija**

Tel: 00 381 11 324 6633

Faks: 00 381 11 323 8633

E-mail: predstavnistvo@predstavnistvorsbg.rs